

Mmofra Twerε Kronkron
de reba

Yona ne apataa
kεσεε no



Ɔtwerεfoo: Edward Hughes

Deε oyεε mfonini ahodoo: Jonathan Hay
Alastair Paterson

Ɔsamufoo: Mary-Anne S.

Nkyerεaseeni: Kwasi Adomako

Deε ototoo ho nneεma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.


Tumi krataa: Σε wonton nko ara deε a, wowo ho kwan σε
wotwe anaase wotintim saa ayεεm yi bi.




Mfɛɛ pii a atwam no, ɔbarima bi a na
ne din de Yona tenaa Israel asase so.
Da bi, Onyankopɔn ka kyerɛ no
sɛ ɔnko Niniwe, kuro
kɛsɛɛ a na
ɛkorɔn wɔ
wiase.




Na εως σε Yona κωκο nripa a wowa
ho nyinaa koko σε Onyankopon
ahunu sedes woye
nripa bone.



Yona tee Onyankopon
anim atua! Na se anka
ɔβεκɔ Niniwe no, ɔde
n'ani kyerεε εfa foforo
a yεfre ho Tarsis no.




Awurade Nyankopɔn soma a mframa a ano ye den baa
ερο no so. Ahum kεσεε tuiε. Hyen no mufoɔ no suroo
σε ebia hyεma no beye mmerε na amem.




Ahum no ani kɔɔ so ara yɛɛ nyan. Hyɛma no mufoɔ a
na ehu kɛsɛɛ aka wɔn no bɔɔ mpaɛɛ na wɔtotoo wɔn
ho nnoɔma nyinaa guie sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a anka hyɛma no
mu bɛyɛ hare. Nanso emu biara ammoa.



Yona nko ara ne obi a na zka won ho a na zmmz
mpae. Mmom, na zda hysma no mu a wada hatee.
Hysma no mu panin no hunuu no. “Edeen na aye wo a
woada sei? Sore! Bo mpae kyere wo Nyankorɔn!
Ebia Onyankorɔn bedwene yen ho, na yanyera.”



Hyema no mufoɔ no hunuu se won haw no farebae ne Yona. Oka kyereɛ won se ɔredwane afiri AWURADE anim. Wɔbisaa se, “Edeɛn na yenye wɔɔ, na epo no ano nnwo mma yen?” Yona buaa se, “Momfa me na monto me ntwene epo no mu. Na menim yie se me nti na ahum kɛseɛ yi aba mo so.”



Hyema no mufoɔ no
ampe se wɔbeɣi
Yona ato atwene.
Enti wɔbɔɔ mmɔden
se wɔbeɣa hyema
no abesi asase
peɛɛ so. Nanso
wɔantumi. Aɛɛ
baako pe na na
aka se wɔbeɣye!




Hyema no mufoo bɔɔ mpaee sree bonefakye wieee
no, wɔyii Yona too no too po no mu.


Bere a na Yona
reyera wɔ
asorɔkye no mu
no, epo no gyaae
bagyabagyaye na mframa no
ano dwoee. Ewiiem nsakyeraee
a ebaa mpofirim no bɔɔ hyema no
mufoo no hu kyenee ahum a
egyaae tuo no. Na eɛe se
wɔhunu se Onyankorɔn nko
ara na ɔbetumi aye saa.
Wode ehu ne ahodwiri
soree AWURADE.




Berε no mu no,
ɔsomafoɔ
ɔsoɔdenfo no nyaa
mmoa nwanwasoɔ
bi. Berε a na
Yona remem wɔ
εpo no ase a
ɔntumi nyε ne ho
hwee no, na ɔnim
sε biribiara nni ho
a εbetumi agye no.



AWURADE siesiee apataa kesee bi ma obemenee
Yona. Apataa no baa bere a ese mu! Odoo asuko
baako ara na ofirii ero no mu konyenee
apataa no yam. Yona dii apataa no
yam nnansa. Onyaa bere pii de
dwene boo mpaee.




Nnansa akyi no, afei deε Yona hyεε bɔ sε ɔβεyε setie
ama Nyankopɔn. Amonom hɔ ara, Onyankopɔn kasa
kyerεε apataa no ma ɔfee Yona too po no ano.



Bio, Onyankopon ka kyereε se onko Niniwe na
onkoka Onyankopon asem. Saa bere yi deε,
Yona koeε! Yona wuraa kuro no, na steaam se,
nna adaduanan mu na wobeka Niniwe aguo.




Niniwe nkurofofo gyee Nyankopon asem diie.
Wokyeree kom, ena wohyee boto ataades de kyeree
Nyankopon se wɔannu wɔn ho wɔ wɔn bone ho. Mpo
ɔhene no breɛ ne ho ase wɔ Nyankopon anim. Ɔsore
firii n'akonwa so, ɔfiraa boto ataades ena ɔtenaa nso
mu. Ɔhyee obiara se ɔnsesa
mfiri n'akwan bone ne
aturuturasem ho na
ɔmmɔ mpaee nsre
bonefakye mfiri
AWURADE nkyen.



Onyankopɔn de wɔn bɔne kyɛ wɔn. Na wei beye
da nwanwasoɔ a anigyɛ ahyɛ mu ma ama Niniwefoɔ

berɛ a wɔhunuu sɛ
Nyankopɔn de
wɔn bɔne akye
wɔn no. Nanso
na onipa baako
bo afu yie. Yona!





Adɛn nti na na Yona bo afu?
Ɔka kyereɛ Onyankopɔn sɛ,
“Na menim sɛ woyɛ
Onyankopɔn ɔdomfoɔ ne
mmɔborɔhunufɔɔ, wo bo
kyere fu na w’adɔɛɛ dɔɔso.”
Ɔkwan foforo so no, na
Yona nim sɛ Onyankopɔn
de wɔn a wɔnu wɔn ho wɔ
wɔn bɔne ho na wɔtie
Onyankopɔn asem no bɔne
kyɛ wɔn berɛ biara. Ayɛ sɛ
na Yona mpe Niniwefoɔ
asɛm. Na ɔmpe sɛ
wɔbɛnya bɔnefakysɛ.



Na Yona bo afu pa ara ma oka kyereε Onyankopon se,
“Gye me nkwa firi me nsam; na owuo ye ma me kyen
nkwa.”



Yona tenaa kurotia twenn se obehunu de
Onyankopon beye. Awurade Nyankopon siesiee
dua bi a n'ahaban ye akese. Enyinii ntem so, na
εμαα Yona enwunu firii awia dennen a na εβο da mu
nyinaa no ho.




Adee kyeeɛ no, Onyankopɔn somaɛ mmoawa bi a
wɔɔɛkumm dua no. Afei, Onyankopɔn somaɛ apueɛɛ
mframa a emu ye hyee ma ebɔɔ Yona ara kɔpemm se
na ɔsuro se ɔɔewu. Wei nyinaa maa Yona abufuo kɔɔ
soro.



Enna Awurade bisaa Yona se, “Eye se wo bo fu? Bobe a na woanye ho adwuma biara na enye wo na woma enyiniie no asem ye wo ya. Ebaa anadwo koro na ewuu anadwo koro.”

“Adeh nti na enni se

mehunu
Niniwe, kuro
kese a nipa
mpempem wom
no mmobo?”



Yona ne apataa kɛsɛɛ no

Ayɛsɛm a ɛfiri Onyankopɔn aɛm,
Twerɛ Kronkron no mu,


wo

Yona

"Wo nɛm ano ma hann."


Nnwom 119:130





Awieeε

26



60



Saa Twere Kronkron mu ayese yi kasa fa yen Nyankoron
Nwanwafo a obo yen na ope se yehunu No no ho kyere yen.

Onyankoron nim se yeye nneema bone pii, de Ofe no bone no.
Bone ho asotwe ne owuo nanso Onyankoron do wo pa ara nti
Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewu wo asennua no
so gyee wo bone ho asotwe. Eha Yesu sore beye Oteasefo bio
besene ko Osoro Aheman mu! Se wogye Yesu di na wose no se
Omfa wo bone nkye wo a, Obeye. Afei Obeba abetena wo mu ama
wo ne No atena afebo.

Se wogye di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankoron:
Me Dofe Yesu, Megye di se woye Onyankoron, na wobeye onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kye me, sedge ebye a menya obra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afebo. Boa me na
menye setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twere Kronkron no na wo ne Onyankoron nni
nkomm da biara! Yohane 3:16

